

**5. Konferencija „ODRŽAVANJE 2018“  
Zenica, B&H, 10 - 12 maj 2018.**

---

**USPOSTAVLJENI MODEL ODRŽAVANJA OPREME U INSTITUTU U  
SKLADU SA STANDARDOM BAS EN ISO /IEC 17025**

**ESTABLISHED MODEL OF MAINTENANCE AT THE INSTITUTE IN  
ACCORDANCE WITH THE STANDARD BAS EN ISO/IEC 17025**

**mr.sc. Branka Muminović**  
Univerzitet u Zenici  
Institut „Kemal Kapetanović“

Sinha Korlat, dipl.inž.  
Alma Čelebić, dipl.inž.  
Univerzitet u Zenici  
Institut „Kemal Kapetanović“

**prof.dr. Mirsada Oruč**  
Univerzitet u Zenici  
Metalurško-tehnološki fakultet

**dr.sc. Dragana Agić**  
IPI d.o.o. Zenica

**REZIME**

*Jedan od zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025 odnosi se na obavezu akreditovanog laboratorija da obezbijedi uputstva za održavanje svake pojedinačne stavke opreme koja ima uticaj na rezultat ispitivanja, proceduru za održavanje koja će obuhvatiti planska i tekuća održavanja opreme, način postupanja u slučaju kvara na opremi ili dijelu opreme i vođenje zapisa o provedenim aktivnostima održavanja.*

*U ovom radu dat je pregled uspostavljenog modela održavanja opreme koja ima uticaj na rezultate ispitivanja u akreditovanim laboratorijama Instituta.*

**Ključne riječi:** održavanje, oprema, akreditacija

**SUMMARY**

*One of the requirements of the standard BAS EN ISO/IEC 17025 refers to the obligation of the accredited laboratory to provide maintenance instructions for each item of equipment that has an influence on the test result, a maintenance procedure that will include the planned and current maintenance of the equipment, the way of handling in case of irregularities on equipment or part of equipment and records of the activities carried out upon maintenance.*

*This paper gives an overview of the established model for maintenance of equipment that has an influence on the test results in accredited laboratories of the Institute.*

**Ključne riječi:** maintenance, equipment, accreditation

**1. UVOD**

Ispitne i kalibracione laboratorije Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici su prve u Bosni i Hercegovini koje su već 1998. godine akreditovane od strane Bosansko-hercegovačkog tijela za akreditaciju prema standardu EN 45001. Tokom 2003. godine laboratorije su reakreditovane prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025 od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine. U cilju održavanja područja akreditacije laboratorije Instituta, pored ostalih zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006, trebaju se

ispštovat i zahtjevi tačke 5.5 standarda koja se odnosi na opremu koju laboratorijs koristi za izvođenje metoda ispitivanja/kalibracija po definisanim procedurama a koja ima uticaj na rezultate ispitivanja/kalibracija.

## 2. ZAHTJEVI ZA OPREMU

Tačka 5.5 standarda BAS EN ISO/IEC 17025 specificira zahtjeve za opremu koji se odnose na sljedeće [1]:

- Laboratorijs mora biti opremljena sa svim dijelovima opreme za uzorkovanje, mjerjenje i ispitivanje koji su neophodni za pravilno izvođenje ispitivanja/kalibracija, uključujući uzorkovanje, pripremu predmeta za ispitivanje/kalibraciju, obradu i analizu podataka o ispitivanju/kalibraciji.
- Oprema i pripadajući softver, koji se upotrebljavaju za ispitivanje/kalibraciju i uzorkovanje, moraju omogućiti postizanje zahtijevane tačnosti te moraju zadovoljiti specifikacije, relevantne za data ispitivanja/kalibracije.
- Za ključne veličine ili vrijednosti mjerila, ako imaju značajan uticaj na rezultate, trebaju biti ustanovljeni programi održavanja.
- Opremom mora rukovati ovlašteno i ospozobljeno osoblje i osoblju moraju biti dostupna ažurirana upustva za upotrebu i održavanje opreme.
- U cilju osiguranja ispravnog funkcionisanja opreme i sprječavanja njenog prljanja i kvarenja, laboratorijs treba imati proceduru za sigurno rukovanje, transport, skladištenje, upotrebu i planiranje održavanja opreme.
- Moraju biti osigurane posebne procedure kada se oprema iznosi van stalnih prostorija laboratorijs, odnosno kada laboratorijs vrši ispitivanje/kalibracije na lokaciji kupca (na terenu).
- Izvan upotrebe se mora staviti oprema koja je bila izložena preopterećenju, kojom se pogrešno rukovalo, koja daje sumljive rezultate, koja pokazuje da je neispravna ili je izvan specificiranih granica.
- Da bi se spriječila dalja upotreba neispravne opreme ova oprema se mora izdvojiti ili jasno etiketirati dok se ne popravi i ne dokaže, putem kalibracije ili ispitivanja, da radi ispravno.
- Laboratorijs mora istražiti uticaj ove neispravnosti ili odstupanja od specificiranih granica na prethodna ispitivanja/kalibracije.
- Sva oprema koja je pod kontrolom laboratorijs i zahtjeva kalibraciju mora biti etiketirana, šifrirana ili na neki drugi način označen status njene kalibracije, uključujući kriterije dospijeća ponovne kalibracije.
- Ukoliko se oprema, iz bilo kog razloga, ne nalazi pod direktnom kontrolom laboratorijs, prije ponovnog stavljanja opreme u upotrebu laboratorijs mora osigurati da su njen funkcionisanje i status kalibracije provjereni.
- Ako su potrebne međuprovjere da bi se održalo povjerenje u status kalibracije opreme, ove provjere se moraju obavljati u skladu sa utvrđenom procedurom.
- Sva oprema koja se koristi u laboratorijs, uključujući i pripadajući hardver i softver se mora zaštiti od podešavanja koja bi mogla obezvrijediti rezultate ispitivanja/kalibracije.

U cilju osiguranja kvaliteta rezultata ispitivanja/kalibracije treba obezbijediti odgovarajuće procedure u kojima će se detaljno navesti koraci, odgovornosti i ovlaštenja za svaku od navedenih stavki pojedinačno.

Politika Instituta je da sve laboratorijs postupaju u skladu sa definisanim procedurama u sljedećim dokumentima sistema upravljanja kvalitetom a koji se odnose na opremu:

- Puštanje opreme u rad,
- Održavanje opreme,
- Kalibracija opreme,
- Uređivanje matičnog lista za opremu,
- Uređivanje uputstva za rukovanje sa opremom.

Sa aspekta održavanja opreme važnost se daje proceduri Održavanje opreme i uputstvu Uređivanje matičnog lista za opremu.

### 3. ODRŽAVANJE OPREME

Pod pojmom održavanja opreme podrazumijeva se skup aktivnosti koje se obavljaju s ciljem održavanja radnih karakteristika opreme u dozvoljenim granicama. Laboratorije Instituta za svaku stavku opreme i/ili dio opreme planiraju tekuće i plansko održavanje opreme [2]. Informacije o tekućem i planskom održavanju opreme unose se u matični list za svaku opremu pojedinačno, Slika 1.

Pod pojmom tekuće održavanje opreme podrazumijeva se skup aktivnosti koje se poduzimaju po potrebi, zavisno od učestalosti ispitivanja i uvjeta korištenja.

Pod pojmom plansko održavanje podrazumijeva se skup periodičnih aktivnosti koje se poduzimaju po unaprijed utvrđenim terminima, a prema zahtjevima proizvođača opreme navedenim u tehničkoj dokumentaciji [3].

Rukovodstvo i osoblje laboratorijske vode stalni nadzor nad ispravnošću opreme i dijelova opreme. Pored tekućeg održavanja vrši se i plansko održavanje prema godišnjem planu održavanja opreme.

UNIVERSITET U ZENICI METALURŠKI INSTITUT "Slobodan Kraljević" ZENICA Institut za mehaničku i građevinsku tehniku "Slobodan Kraljević" ZENICA Mehanički laboratorij Mechanical laboratory		MATIČNI LIST ZA BASIC SHEET OF EQUIPMENT Univerzalna hidraulična mašina za satičku ispitivanja Kidaljer za statično ispitivanje Universal hydraulic machine for static testing – 200 kN						Identifikaciona oznaka opreme Identification mark of equipment MMH-01-60/00		
								Stranica/Page: 1/2		
Proizvođač: Producer: Alfred J. Amsler (Švicarska)	Tip: Type: 20 SZBDA	Serijski broj: Serial number: 599/625	God. proizv.: Year of production: 1960/00	Snaga Power (kW): -	Dimenzije (m) Dimensions (m): -	Nabavljena: Purchased: N	Početak rada: Start of work: 1961/00	Inv.broj: Inventory number: 1257		
<b>RADNE KARAKTERISTIKE / WORK CHARACTERISTICS</b>										
1. Mjerna područja/Measuring range: 0,4-4 kN; 1-10 kN; 2-20 kN; 4-40 kN; 10-100 kN; 20-200 kN 2. Mogućnost ispitivanja materijala na temperaturama od -60 do +900°C 3. Maksimalni razmak između čeljusti/The maximum distance between the jaws: 680 mm 4. Viskoznost ulja/Viscosity of oil: - na 20°C V=850-950 cSt (100-125°E) - na 50°C V=130-150 cSt (17-20°E) 5. Klasa - pokazivanje analogne skale/Class - showing of analogue scale: 0,4-4 kN: 1; 1-10 kN: 1; 2-20 kN: 1; 4-40 kN: 1; 10-100 kN: 1; 20-200 kN: 1 6. Klasa - pokazivanje softvera testXpert V7.1/Class - showing of software testXpert V7.1: 0,4-4 kN: 1; 1-10 kN: 1; 2-20 kN: 1; 4-40 kN: 1; 10-100 kN: 1; 20-200 kN: 1										
<b>DODATNA OPREMA I PRIBOR: / ADDITIONAL EQUIPMENT</b> 1. Grubi mjeril za izduženja/ A rough gauge of elongation 2. Peć za ispitivanje na površinom temperaturama/ The furnace for testing at elevated temperatures 3. Uredaj za ispitivanje na sniženim temperaturama/ A device for testing the lower temperatures 4. Pokazivač temperature/ Temperature indicator 5. Ekstenzometar za mjerjenje malih izduženja na površinom temperaturama/ Extensometer for testing at elevated temperatures 6. Precizni elektronski ekstenzometar/ Precision electronic extensometers <b>Pribor/ Accessories:</b> Pakao za okrugle (2,5-26 mm) i plošnate epruvete (0-14 mm) / Jaws for round specimens (2,5-26 mm) and flat specimens (0-14 mm) 2. Pakao za ispitivanje na površinom i sniženim temperaturama/ Jaws for testing at elevated and low temperatures 3. Trnovi za ispitivanje savijanjem/ Mandrels for bending test 4. Trnovi za ispitivanje ejičevi prouštrljivanjem/ Mandrels for expanding the test tube 5. Pribor za ispitivanje usadi/ Accessories for testing rope 6. Pribor za ispitivanje smicanjem/ Accessories for shear test										
OMIS-05-01-2										

ODRŽAVANJE, KALIBRACIJA I DOKUMENTACIJA / MAINTENANCE, CALIBRATION AND DOCUMENTATIONS			
<b>a) Održavanje:</b>	Plansko - 1. Ulje je preporučljivo dopuniti poslije dvije ili više godina rada, što zavisi od učestalosti upotrebe mašine. 2. Kuglični ležaj osovine pendela, kao i pogonski uredaj klizaljki ne smije se nikada podmazivati.		
Maintenance:	Planned - 1. Oil is recommended to supplement after two or more years, depending on the frequency of use of machines. 2. Ball bearing shaft pendulum, and propulsion device of skates should never be lubricated		
<b>Tekuće – Redovno čišćenje</b> Current - Regular cleaning			
<b>b) Kalibracija:</b>	Calibration: • Uredaj je potrebno kalibrirati svake godine. Kalibracija se vrši u Mehaničkom laboratoriju Instituta. • (Ako se dogodi neki poremećaj ili kvar na mašini potrebno ga je otkloniti, a nakon toga ponovo izvršiti kalibraciju) Opremu za mjerjenje i pokazivanje temperature potrebno je kalibrirati svakih 12 mjeseci. Kalibracija se vrši u to ovlaštenom laboratoriju unutar Metalurškog instituta. • Ekstenzometri, koji su dio dodatne opreme, treba kalibrirati svaka 24 mjeseca. Kalibracija se vrši u to ovlaštenom laboratoriju izvan Metalurškog instituta. • Tie device is required calibrated every 12 months. Calibration is done in a Mechanical laboratory of the Institute. • (If it happens a disorder or malfunction in the machine it should be removed, and then again to make calibration). • Temperature-measuring equipment is required calibrated every 12 months. Calibration is carried out in accredited laboratory in the Institute of Metallurgy. • Extensometers, which are part of additional equipment, should be calibrated every 24 months. Calibration is carried out in an authorized laboratory for outside Institute of Metallurgy.		
<b>d) Dokumentacija:</b>	Documents: 1. Originalno uputstvo/ Original Instructions: <b>20 Tonnen Amsler – Prüfmaschinen; ZWICK</b> 2. Broj primjeraka/ Number of copies: 1; 3. Godina izdanka/ Published: 1964; 1995 4. Jezik/ Njemački/ Language: Germany Prevod: Djelomičan/ Translation: Partial		
Izradio / Made by: Alma Čelebić-Malkić, dipl.inž.	Odobrio / Approved by: Mr. Sc. Branka Muminović, dipl.inž.	Izdanje / Edition: 12	Datum izdanka: Date of issue: 12.07.2016.

Slika 1. Matični list za opremu

### 3.1. Izrada plana održavanja opreme

Tehnički rukovodilac laboratorije pravi plan održavanja opreme na kraju tekuće godine za narednu godinu prema spisku opreme vodeći računa o svakoj pojedinačnoj opremi i dijelu opreme. Planiraju se samo periodična održavanja kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji proizvođača opreme, Slika 2.

UNIVERSITET U ZENICI UNIVERSITY OF ZENICA METALURŠKI INSTITUT "Kanal Kaptolavac" ZENICA INSTITUTE OF METALLURGY "Kanal Kaptolavac" ZENICA		PLAN ODRŽAVANJA ISPITNE OPREME PLAN FOR EQUIPMENT MAINTANANCE			Datum / Date: 25.12.2017.
		u / in ....2018..... godini /year			Stranica / Page: 1/2
Redni broj Ordinal number	Naziv opreme ili dijela opreme Name of equipment or its part	Ident. oznaka opreme Ident. mark of equipment	Krajnji rok za izvršenje posla Limit term for performing of work	Opis poslova koje treba obaviti Description of works that to be done	Izvršilac poslova Performer of work
1.	Univerzalna hidraulička mašina za statička ispitivanja – kidalica 200 kN	599/625	Juli 2018.	Pregled i eventualno dosipanje ulja	Zavod za mašinstvo – Institut
2.	Univerzalna hidraulička mašina za statička ispitivanja – kidalica 500 kN	223/508	Juli 2018.	Pregled i eventualno dosipanje ulja	Zavod za mašinstvo – Institut
3.	Ispitna oprema		Tokom 2018.	Tekuće održavanje – Redovno čišćenje nakon upotrebe definisano u matičnim listovima za ispitnu opremu	Ispitivači MH
Rukovodilac laboratorija/OJ: Head of laboratory/OJ: Mr.Sc. Branka Muminović, dipl. inž.		Direktor Instituta: Director of Institute: Doc.dr.sc. Raif Seferović, dipl.inž.		Datum odobravanja: Date of approving: 25.12.2017.	

Slika 2. Plan održavanja opreme

Ako dođe do odstupanja od plana održavanja opreme tehnički rukovodilac pravi revidirani plan održavanja sa obrazloženjem koje se odnosi na razloge neispunjerenja plana održavanja.

### 3.1.1. Plansko održavanje

Interne aktivnosti oko planskog održavanja se povjeravaju osoblju laboratorija ili Službi održavanja Instituta i izvode se u skladu sa godišnjim planom održavanja opreme.

Ako se prema godišnjem planu održavanja zahtijeva angažman eksternog održavanja ili servisiranja opreme bira se već unaprijed odobren dobavljač odnosno serviser opreme koji je definisan u godišnjem planu održavanja. Kod izvođenja aktivnosti eksternog održavanja obavezno je prisustvo jednog ili više zaposlenika laboratorija koji rade sa uređajem koji podliježe održavanju. Primjer evidencije planskog održavanja dat je na Slici 3.

UNIVERSITET U ZENICI UNIVERSITY OF ZENICA METALURŠKI INSTITUT "Kamil Kapetanović" ZENICA Mehanički laboratorij		EVIDENCIJA O ODRŽAVANJU OPREME Univerzalna hidraulična mašina za statička ispitivanja – Kidalica od 200 kN		Ident. oznaka opreme MMH-01-60/00  Stranica: 1/2
Redni broj	Opis obavljenog posla	Izvršilac	Datum izvršenja	Odgovorna osoba
4.	Provjera mjeđu - dijelj 1 p. ujza (dijelu 11,11 ko. 320 i 10,9 ko. 100)	Zorod za motačivo, Turbinet Ispitivač MM Laboratorijska Teh. rukov. + održavanje	13.05.2008.	Mario Mirković
5.	- Demontaža i očišćen ventila za regulaciju pričeka - Dosuto coa 4 e vlaž - Izuseno centriranje vodilica za poprečnu flasenu	Teh. rukovodilac	09.02.2012.	M. Mirković
6.		Teh. rukovodilac	12.07.2013.	M. Mirković

Slika 3. Evidencija o održavanju opreme

### 3.1.2. Neplansko održavanje

Neplansko održavanje se izvodi u slučajevima iznenadnih kvarova na opremi. Obaveza zaposlenika koji radi sa opremom je da prijavi kvar tehničkom rukovodiocu koji nastali kvar evidentira u obrazac „Evidencija o nastalim kvarovima opreme“, Slika 4.

UNIVERSITET U ZENICI UNIVERSITY OF ZENICA METALURŠKI INSTITUT "Kamil Kapetanović" ZENICA INSTITUTE OF METALLURGY "Kamil Kapetanović" ZENICA Mehanički laboratorij Mechanical laboratory		EVIDENCIJA O NASTALIM KVAROVIMA OPREME EVIDENCE OF INDICATED EQUIPMENT IRREGULARITIES UNIVERZALNA HIDRAULIČNA MAŠINA ZA STATIČKA ISPIТИВАЊА – KИДАЛИЦА 200 kN UNIVERSAL HYDRAULIC MACHINE FOR STATIC TESTING – 200 kN			Ident. oznaka /Ident. MMH-01-60/00  Stranica / Page: 1/2
Redni broj Ordinal number	Opis nastalog kvara Description of indicated equipment irregularity	Datum nastanka kvara Date of indicated equipment irregularity	Datum otklanjanja kvara Date of irregularity elimination	Ident. oznaka izvještaja/zapisnika Identification mark of report / record	Odgovorna osoba Responsible person
1.	Kvar na EPROM - fluru od 200kn	26.10.2010.	18.03.2011.	Zemljište o stabilizaciji kvaru na Kidalici od 18.03.2011. Na konkretnoj je u vrt. Sabotić br. 0111	Uroš

Slika 4. Evidencija o nastalim kvarovima opreme

Nakon evidentiranja neplanskog kvara rukovodilac laboratorije pravi Zapisnik o nastalom kvaru u kojem opisuje nastali kvar i predlaže mjere za njegovo otklanjanje, Slika 5.

<p>Univerzitet u Zenici Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica</p> <p>Zavod za fizičku metalurgiju Mehanički laboratoriј</p> <p>ZAPISNIK O NASTALOM KVARU NA KIDALICI OD 200 kN – MODUL ZWICK – EPROM 200</p> <p>Softwer testXpert koji se koristi za ispitivanje zatezanjem na kidalicama od 200 kN i 500 kN je otkazao komunikaciju u pripadajućim modulima. Nakon startanja softvera uredno se obavi procedura download i na statusnoj traci javi se informacija da je konekcija sa ispitnom mašinom uspostavljena. Provedena je procedura prema preporukama predstavnika ZWICK za BiH i ustanovljeno je da se radi o mogućoj greski na EPROM 1 - kidalica 200 kN. Po isključenju senzora za kidalicu od 200 kN moguće je raditi ispitivanje na kidalici od 500 kN. Potrebno je odmah kontaktirati predstavnika ZWICK i tražiti pojašnjenje i eventualno ponudu za nabavku novog EPROM-a.</p> <p>Rukovodilac Mehaničkog laboratoriјa Branka Muminović, dipl.inž. </p> <p>26.10.2010.</p>	<p>Univerzitet u Zenici Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica</p> <p>Zavod za fizičku metalurgiju Mehanički laboratoriј</p> <p>ZAPISNIK O OTKLJANJANJU KVARA NA KIDALICI OD 200 kN – MODUL ZWICK – EPROM 200</p> <p>Isti dan po uočavanju kvara, 26.10.2010. na EPROM 200 upućen je E-mail predstavniku ZWICK za BiH (Pavel Ebert). Budući da nije bilo moguće učitavanje odgovarajućih podataka na prazan EPROM zatražena je ponuda za novi EPROM 03.11.2010. Od predstavnika ZWICK dobijena je ponuda za EPROM u iznosu od 160 EUR. Izdat je referat za nabavku broj 01/11 od 04.01.2011. budući da nije bilo raspoloživih finansijskih sredstava za održavanje opreme u 2010. godini. Izdata je narudžba kompaniji ZWICK 05.01.2011. i pokrenuta je procedura za nabavku. 17.03.2011. godine uz prisustvo speditera, predstavnika Službe za nabavku Instituta i predstavnika Mehaničkog laboratoriјa zaprimljen je EPROM u Mehanički laboratoriј Institutu. Predstavnik službe za elektronsko održavanje Instituta Bašić Kenan instalisao je EPROM u MODUL ZWICK. Nakon instalacije izvršena je kalibracija analogne skale i pokazivanje softvera nakon čega je konstatovana ispravnost pokazivanja softvera.</p> <p>Rukovodilac Mehaničkog laboratoriјa Branka Muminović, dipl.inž. </p> <p>18.03.2011. godine</p>
--	--

Slika 5. Zapisnik o nastalom kvaru

Slika 6. Zapisnik o otklanjanju kvara

Nakon otklanjanja kvara rukovodilac laboratorije pravi zapisnik o otklanjanju kvara u kojem opisuje proceduru otklanjanja kvara i daje upute za provjeru uređaja nakon otklanjanja kvara u cilju osiguranja kvaliteta rezultata ispitivanja/kalibracija, Slika 6.

#### 4. ZAKLJUČAK

U ovom radu dat je pregled aktivnosti akreditovane laboratorije vezano za održavanje opreme. Aktivnosti obuhvataju sljedeće:

- Izradu matičnih listova za opremu,
- Izradu godišnjeg plana održavanja opreme,
- Aktivnosti planskog održavanja,
- Aktivnosti neplanskog održavanja,
- Vođenje zapisa.

Vođenje održavanja opreme na ovaj način pokazalo se veoma dobrim i pouzdanim, jer osoblje koje radi u akreditovanom laboratoriju u svakom momentu raspolaže podacima o ispravnosti opreme, te mogućnošću ispitivanja na zahtjev kupaca, tj. naručilaca ispitivanja.

#### 5. REFERENCE

- [1] Standard BAS EN ISO/IEC 17025:2006 – Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorijskih ustanova
- [2] UMI5-05-01: Uređivanje matičnog lista za opremu, Upustvo sistema upravljanja kvalitetom; Univerzitet u Zenici, Institut „Kemal Kapetanović“, 2018.
- [3] PMI5-05-02: Održavanje opreme, Procedura sistema upravljanja kvalitetom, Univerzitet u Zenici, Institut „Kemal Kapetanović“, 2018.